



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**NATIONAL
SENIOR CERTIFICATE**

MOPHATO 12

SETSWANA PUO YA GAE (HL)
PAMPIRI YA BORARO (P3)
NGWANAITSEELE 2011
MEMORANTAMO

[Handwritten signature]
03/12/2011

MADUO: 100

Memorantamo o, o na le ditsebe di le 17.

[Handwritten signature]

03/12/2011

DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION
2011 -12- 03 PRIVATE BAG X 110 PRETORIA 0001
PUBLIC EXAMINATIONS

Molatu S.
03/12/2011.

KAROLO YA A: RUBORIKI YA TSHEKATSHEKO YA GO TSHWAYA TLHAMO

	Khoutu: 1 Ga a fithhelela	Khoutu: 2 Phithhelelo e tihaelang	Khoutu: 3 Phithhelelo ka tekano	Khoutu: 4 Phithhelelo e e itumedisang	Khoutu: 5 Phithhelelo e e tletseng	Khoutu: 6 Phithhelelo ka matsetseleko	Khoutu: 7 Phithhelelo ka dinaledi	Khoutu: 1 Ga a fithhelela
DITENG LE IPAAKANYO (MADUO 30)	0-29% 0-8½ -Diteng ga di maleba gothelele. -Ga go kamano. -Dikgopolo di gasagane le go boeleditwa. -Ipaakanyo/maiteko a nthla a tlhagisa tlhamo e e sa lekanelang. -Tlhamo e e bokoa.	30-39% 9-11½ -Diteng go le gantsi ga di tlhaganyege. -Ga go kgolagano ya dintlha. -Dikgopolo tse di mmalwa e bile di boeleditswa. -Go sa lekanelang ga maemo a puo ya gae ntle le maiteko a nthla. -Tlhamo ga e a tlhagisitwa sentle.	40-49% 12-14½ -Diteng di magareng, tiwaelegile. -Go na le diphathisa kamano. -Dikgopolo di maleba. -Boithameditso jo bo rileng. -Ipaakanyo/maiteko a nthla a tlhagisa tlhamo e e lekanelang, e e kgathisang le go lomaganana.	50-59% 15-17½ -Diteng di maleba e bile di tshwaraganane sentle di a kgathisa e bile di tlhametswe sentle. -Ipaakanyo/maiteko a nthla a tlhagisa tlhamo e e kgathisang e bile e kgathisa.	60-69% 18-20½ -Diteng di maleba e bile di na le kgolagano e e rilingisegang. -Dikgopolo di a kgathisa le go usa pelo. -Ipaakanyo/maiteko a nthla a tlhagisa tlhamo e ntle e e kgathisang.	70-79% 21-23½ -Diteng di supa boithameditso. -Dikgopolo di na le boikakanyetso e bile di kgathisa. -Ipaakanyo/maiteko a nthla a tlhagisa tlhamo e e bontshang kitso le go kgathisa.	80-100% 24-30 -Diteng di matsetseleko le boithameditso jo bo kwa godimo. -Dikgopolo tse di tsibosang e bile di bontsha kgolo. -Ipaakanyo/maiteko a nthla a tlhagisa tlhamo e e se nang diphoso e bile e kgathisa.	0-4 -Puo le matshwao a puiso di fosagetse gothelele. -Tlhopho ya mafoko ga e a lekanela. -Setaele, segalo le rejisetara di fosagetse gothelele.
Puo, SETAELE LE TSEREGANYO (MADUO 15)	4½-5½ -Go na le diphoso tsa puo le matshwao a puiso. -Tlhopho ya mafoko a mannye. -Setaele, segalo, rejisetara ga di a lekanela. -Go diphoso.	6-7 -Puo e e mo magareng, matshwao a puiso ga a dirisiwa ka nepo, fa gongwe a fosagetse. -Tlhopho ya mafoko e e sa reng sepe. -Setaele, segalo, rejisetara di tlhoka kgolagano. -Go na le diphoso.	7½-8½ -Kitso e e rileng ya kgatelelo ya puo. -Puo e e botlhofo, matshwao a puiso a lekanelitse. -Tlhopho ya mafoko e e lekanelang. -Setaele, segalo, rejisetara di tsamaelana le ditlhokego tsa seithogo. -Go sa ntshe go na le diphoso tse di mmalwa.	9-10 -Go na le bosupi jwa tirisopuo e e usang pelo. -Puo le matshwao a puiso di nepagetse. -Tlhopho ya mafoko e siametse temana. -Setaele, segalo le rejisetara di siametse seithogo. -Bogolo ga go diphoso ka nthla ya go buisa gape le go siamisa.	10½-11½ -Puo le matshwao a puiso di lolame. -Tlhopho ya mafoko e siametse temana. -Setaele, segalo le rejisetara di maleba le seithogo. -Bogolo ga go diphoso ka nthla ya go buisa gape le go siamisa.	12-15 -Puo le matshwao a puiso di dirisitse ka lolamo. -Tliso e e kgodisang ya dikapuo.	0-4 -Puo le matshwao a puiso di fosagetse gothelele. -Tlhopho ya mafoko ga e a lekanela. -Setaele, segalo le rejisetara di fosagetse gothelele.	

3
NSC – Memorantamo

<p>KAGEGO (MADUO 5)</p>	<p>4-5</p> <p>-Go ikamanya gothelele le setlhogo. -Diteng di maleba tota. -Dipolelo, ditemana di tshamilwe ka tsela e e kgodisang. -Boleele bo maleba le ditlhokego tsa tihamo.</p>	<p>3½</p> <p>-Go ikamanya thata le setlhogo. -Dipolelo le ditemana di tshamilwe sentle. -Boleele ke jo bo lekaneng.</p>	<p>3</p> <p>-Go ikamanya le setlhogo go go rileng. -Dipolelo le ditemana di tshwaragane sentle. -Boleele jo bo lekaneng.</p>	<p>2½</p> <p>-Dintsha dingwe tse di tlhokegang di tshagisitse. -Dipolelo le ditemana di fosagetse mme tihamo e na le tshaloganyo. -Boleele ke jo bo lekaneng.</p>	<p>2</p> <p>-Bontsi jwa dintsha bo tshagisitse. -Dipolelo, ditemana di ka ne di fosagetse fela tihamo e na le tshaloganyo. -Boleele ke jo bo lekaneng.</p>	<p>1½</p> <p>-Go tswa mo sethogong ka dinako dingwe mme o sa kgone go tshatshamanya dikakanyo, dipolelo le ditemana. -Boleele – tihamo e telele/khutshwane thata.</p>	<p>0-1</p> <p>-Go tswa mo sethogong gothelele. -Dipolelo le ditemana di tlhakatlhakane. -Ga go na tatlano. -Boleele – tihamo e telele/khutshwane thata.</p>
---	--	--	---	--	---	--	--

KAROLO YA B: RUBORIKI YA GO TSHWAYA DIKWALO TSE DILEELE TSA TIRISANO (30)

	Khoutu 7: Phithhelelo ka dinaledi	Khoutu 6: Phithhelelo ka matsetseleko	Khoutu 5: Phithhelelo e e tletseng	Khoutu 4: Phithhelelo e e itumedisang	Khoutu 3: Phithhelelo ka tekano	Khoutu 2: Phithhelelo e e tshaelang	Khoutu 1: Ga a fithhelela	
DITENG, TOMAGANO LE POEGO (MADUO 18)	80–100% 14½–18 -Kitso e e manonthotho ya dithokego tsa sethangwa. -Kwalo e e kwa godimo a sa fapoge sethogo. -Kwalo e e kwa godimo a sa fapoge sethogo gothhelele. -Ikamanyo e e matsetseleko le diteng tse di tshhegetsang sethogo. -Kagego e e nepagetseng gothhelele.	70–79% 13–14 -Kitso e e kwa godimo ya dithokego tsa sethangwa. -Kwalo e e kwa godimo a sa fapoge sethogo. -Melao ya kwalo ya sethangwa e dirisitswe ka botlalo.	60–69% 11–12½ -Kitso e e magareng ya sethangwa. -Kwalo e e maleba a fapogile go se nene. -Bogolo go na le ikamanyo le diteng le dintlha tse di tshhegetsang sethogo. -Tiriso e e tletseng ya melao ya sebopego se se tshokegang.	50–59% 9–10½ -Kitso e e itekaneiseng ya dithokego tsa sethangwa. -Kwalo e e itumedisang ya diteng le dikakanyo di tshhegetsang sethogo.	40–49% 7½–8½ -Kitso e e lekaneng ya dithokego tsa sethangwa. -Kwalo e e itumedisang ya diteng le dikakanyo di tshhegetsang sethogo. -Tiriso e e potlana, e e fosagetseng ya melao ya sebopego se se tshokegang.	30–39% 5½–7 -Kitso e e potlana ya dithokego tsa sethangwa. -Kwalo e e potlana e e seng maleba ya diteng le dikakanyo di tshhegetsang sethogo. -Tiriso e e potlana, e e fosagetseng ya melao ya sebopego se se tshokegang.	0–29% 0–5 -Go tshoka kitso ya dithokego tsa sethangwa. -Ga go na tomagano ya diteng le dikakanyo. -Dintlha tse dimnye tse di tshhegetsang sethogo. -Ga go na tiriso ya melao ya sebopego se se tshokegang.	
PUO, SETAELE LE TSELEGANYO (MADUO 12)	10–12 -Tirisopuo e e nepagetseng e le mathagathaga. -Tlotlofoko e e kwa godimo e le maleba go tebo, babogedi le bokao. -Tlhokego ya dipphoso morago ga puiso le go tseleganya. -Boleele jo bo maleba.	8½–9½ -E tshamegile bonfite ka rapagato. -Tlotlofoko e e maleba go tebo, babogedi le bokao. -Bogolo go se na dipphoso tse dintsi morago ga puiso le go tseleganya. -Boleele jo bo maleba.	7½–8 -E tshamegile le go buisega bonfite. -Tlotlofoko e e maleba go tebo, babogedi le bokao. -Setaele, segalo, rejisetara e e maleba. Go se dipphoso tse dikalo morago ga puiso le go tseleganya. -Boleele jo bo maleba.	6–7 -Popego e e lekaneng. -Diphoso ga di kgoreletse kelelo. -Tlotlofoko e e lekaneng tebo, babogedi le bokao. -Diphoso tse di mmalwa morago ga puiso le go tseleganya. -Boleele jo bo batlileng bo itekanela.	5–5½ -O lekile popego, e na le dipphoso tse dimnye. -Puo ga e ntsi e bile ga e a dirisetswa tebo, babogedi mmogo le bokao jwa potso. -Boleele jo bo feteletseng kgotsa jo bokhutshwane thata.	4–4½ -Kagego ga e maleba e bile go boima go bona kelelo. -Tlotlofoko e tshoka go phokolwa e bile ga e isamaelane le tebo, babogedi le bokao. -Setaele, segato le rejisetara ga di maleba gothhelele. -Boleele jo bo feteletseng kgotsa jo bokhutshwane thata.	0–3½ -Kagego ga e maleba e bile go boima go bona kelelo. -Tlotlofoko e tshoka go phokolwa tota e bile ga e tsamaelane le tebo, babogedi le bokao. -Boleele jo bo feteletseng kgotsa jo bokhutshwane go gaisa.	

KAROLO YA C: RUBORIKI YA GO TSHWAYA DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO/ TSA TSHUPETSO/TSHEDIMOSETSOIPONO TSE DI DIRISANG MEKGWA E E FAROLOGANENG YA TLHAELETSANO (20)

	Khoutu 7: Phithhelelo ka dinaledi	Khoutu 6: Phithhelelo ka matsetseleko	Khoutu 5: Phithhelelo e e tletseng	Khoutu 4: Phithhelelo e e itumedisang	Khoutu 3: Phithhelelo ka tekano	Khoutu 2: Phithhelelo e e tlhaelang	Khoutu 1: Ga a fithhelela
DITENG, IPAAKANYO LE SEBOPEGO (MADUO 12)	80–100% 10–12 -Kitso e e anameng, e e kgethegileng ya dithokego tsa sethangwa. -Bontsha temogo e e tletseng ya bokao jo bo anameng fa a kwala. -Go kwala go go rupeletsweng, moithuti o tsweletsa go tlhomama, ga a ralhe sekgwa. -Nyalelano e e tletseng ya diteng le dikakanyo, dithaloso tsa maemo a a kwa godimo di neetswe.	70–79% 8½–9½ -Kitso e e kgodisang ya dithokego tsa sethangwa. -Bontsha temogo e e anameng ya bokao mo dithangweng tse dintsi fa a kwala ditiro. -Go kwala go go rupeletsweng, moithuti o tswelela go tlhomama, ga a ralhe sekgwa. -Go nyalelano ya diteng le dikakanyo, dithaloso di neetswe, mme diteng tsothle di tshegetsang sethogo. -Bosupi jwa ipaakanyo/kgotsa ipaakanyetso ya kwalo ya thamo bo tlhagisitse thamo e e duleng diatia.	60–69% 7½–8 -Kitso e e siameng ya dithokego tsa sethangwa. -Bontsha temogo ka karetso ya bokao mo dithangweng tse dintsi fa a kwala ditiro. -Go kwala – moithuti o tsweletsa go tlhomama, a sa itemogele dikgoreletsi tse di masisi. -Go le gantsi nyalelano ya diteng le dikakanyo, dithaloso di neetswe, mme diteng tse dintsi di tshegetsang sethogo. -Bopaki jwa ipaakanyetso ya kwalo ya thamo bo tlhagisitse thamo e e kgathisang.	50–59% 6–7 -Kitso e e lekaneng ya dithokego tsa sethangwa. -Bontsha temogo ningwe ya bokao mo dithangweng tse dintsi fa a kwala ditiro. -Go kwala – moithuti o ratha sekgwa, fela se, ga se kgoreletse maithomo a tiro ka karetso. -Nyalelano e e itumedisang ya diteng le dikakanyo, diteng dingwe di tshegetsang sethogo. -Bosupi jwa ipaakanyo le/kgotsa ipaakanyetso ya kwalo ya thamo bo tlhagisitse thamo e e kgotsaofatsang.	40–49% 5–5½ -Kitso e e mo magareng ya dithokego tsa sethangwa. -Bontsha thaelo e e rieng ya kitso ya bokao mo dithangweng fa a kwala ditiro. -Go kwala – moithuti o ratha sekgwa, bokao ga bo tlhagelele. -Nyalelano e e magareng ya diteng le dikakanyo. Diteng dingwe di tshegetsang sethogo. -Bosupi jwa ipaakanyo/kgotsa ipaakanyetso ya thamo e e lebegang bo tlhagisitse thamo ka tekano le nyalelano.	30–39% 4–4½ -Kitso e e tlhaelang ya dithokego tsa sethangwa. -Bontsha thaelo ya kitso ya bokao mo dithangweng fa a kwala ditiro. -Go kwala – moithuti o ratha sekgwa, bokao ga bo tlhagelele. -Nyalelano ya diteng le dikakanyo. Go le gantsi e a tlhaela. Diteng tse di mmalwa di tshegetsang sethogo. -Tiro ga e mo maemong a selekanyo sa Puo e e tlhokegang, le fa tota a ipaakantse.	0–29% 0–3½ -Ga go kitso ya dithokego tsa sethangwa. -Bontsha go thoka kitso gothelele ya bokao mo dithangweng fa a kwala ditiro. -Go kwala – moithuti o ratha sekgwa, bokao ga bo tlhagelele. -Nyalelano ya diteng tse di mmalwa tse di tshegetsang sethogo. -Ipaakanyo/kwalo e e sa itumedisang ya thamo. Tlhagiso e e bokoa ya thamo.

<p>6½-8</p> <p>-Tlhagiso ya maamo a a kwa godimo ya melao e e maleba ya popego ya sethangwa. -Thutapuo mo sethangweng e nepagetse e bile e agegile ka bontle jo bo gaisang. -Tlotlofoko e e humileng, e le maleba mo maithomong, baamogeding le mo bokaong. -Setaele, segalo le tirisopuo di maleba go gaisa. -Sethangwa se lebega se se na dipphoso morago ga go buisiwa gape le go thothwa dipphoso. -Boleele bo nepagetse.</p>	<p>6</p> <p>-Melao e e thokegang ya popego ya sethangwa e dirisitse sentle. -Sethangwa se agilwe bontle, se nepagetse. -Tlotlofoko e maleba tota mo maithomong, baamogeding le mo bokaong. -Setaele, segalo le tirisopuo di maleba fa go lebelelwe ditlhokego tsa tiro. -Sethangwa ka kakaretso ga se na dipphoso morago ga go buisiwa gape le go thothwa dipphoso. -Boleele bo nepagetse.</p>	<p>5½</p> <p>-Melao e e thokegang ya popego ya sethangwa e dirisitse sentle. -Sethangwa se agilwe sentle, se buisega bonolo. -Tlotlofoko e maleba mo maithomong, baamogeding le mo bokaong. -Setaele, segalo le tirisopuo go le gantsi di maleba. -Sethangwa go le gantsi ga sena dipphoso morago ga go buisiwa gape le go thothwa dipphoso. -Boleele bo nepagetse.</p>	<p>4-4½</p> <p>-Kakanyo e e itumedisang ya ditlhokego tsa popego ya sethangwa e dirisitse. -Sethangwa se agilwe ka go itumedisa. Diphoso tse di leng gone ga di kgoreletse kelelo ya dikakanyo. -Tlotlofoko ka tekano mo maithomong, baamogeding le mo bokaong. -Setaele, segalo le tirisopuo di siame, di maleba. -Sethangwa se sa ntlise se na le dipphoso morago ga go buisiwa gape le go thothwa dipphoso. -Boleele bo nepagetse.</p>	<p>3½</p> <p>-Go kakanyo e e lekanyeng ya ditlhokego tsa popego ya sethangwa. Sethangwa se agilwe ka ditlhokego fela tse di thokegang. Diphoso di mmalwa. -Tlotlofoko e a thaela e bile ga e maleba mo maithomong, baamogeding le mo bokaong. -Tlhalelo ya setaele, segalo le tirisopuo fela le fale. -Sethangwa se na le dipphoso tse di mmalwa morago ga go buisiwa gape le go thothwa dipphoso. -Boleele jo bo fetang tekano/sethangwa se se khutshwane thata.</p>	<p>2½-3</p> <p>-Go thaelo ka kakaretso mo tirisong ya melao e e thokegang ya popego ya sethangwa. -Sethangwa se agilwe bokoa e bile se thata go se thaloganya. -Tlotlofoko e tlhokwa go boeletswa, mme ga e maleba mo maithomong, baamogeding le mo bokaong. -Sethangwa se na le dipphoso tse di thibang letsatsi, le mororo se buisitwe gape le go thothwa dipphoso. -Boleele jo bo feteletseng/ sethangwa se se khutshwane.</p>	<p>0-2</p> <p>-Ga go a dirisiwa melao ya popego ya sethangwa. -Sethangwa se agilwe bokoa e bile go thata go se thaloganya. -Tlotlofoko e tlhoka go boeletswa ka tsenelelo, mme ga e maleba mo maithomong, baamogeding. -Sethangwa se dipphoso go the tse di thibang letsatsi, e bile se thakathakane go the. -Boleele jo bo fetang tekano/sethangwa se se khutshwane thatathata.</p>
--	---	--	--	--	--	---

**PUI,
SETAELE
LE BOSUPI
JWA PALO
(MADUO 8)**

KAROLO YA A: TLHAMO**POTSO 1****MEFUTA YA DITLHAMO****1.1 Tlhamo ya tihaloso**

Mokwadi mo tlhamong e, o tihalosa sengwe ka mokgwa o mmuisi a tlaa itemogelang se se tihalosiwang jaaka go batlega.

Sekao sa setlhogo: O se bone thola borethe, teng ga yona go a baba.

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya tihaloso:

- Motlhatlhojwa o tshwanetse go bopa setshwantsho ka mafoko a a filweng.
- Motlhatlhojwa a tlophe mafoko le tiriso ya mafoko a a bontshang maikutlo ka kelotlhoko go gorosa molaetsa sentle.
- Go dirisiwe ditshwantsho tsa pono, modumo, kutlo, go tihalosa mofuta o wa tlhamo sentle.
- Puo ya botshwantshi e dirisiwe ka boitshimoledi.
- Motlhatlhojwa a bontshe fa a na le maitemogelo mo setlhogong se.

[50]**1.2 Tlhamo ya thanolo**

Tlhamo ya mofuta o, e tthagisa dikakanyo kgotsa tshedimosetso ka tlhomamo. Mo mofuteng o wa tlhamo, motlhatlhojwa o tshwanetse go tihalosa dikakanyo kgotsa dintlha ka tatelano.

Sekao sa setlhogo: Go bua nnete fela, puso ya Aforikaborwa ga e re direle sepe.

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya thanolo.

- Setlhogo se tshwanetse go tthaloganngwa sentle.
- Go botlhokwa gore se motlhatlhojwa a se buang kgotsa a se tthagisang se tshegediwe ka dintlha.
- Motlhatlhojwa o tihalosa bokao jo bo sa tlwaelegang gore mmuisi a tthaloganye setlhogo le fa e le gore ga a na kitso e e tebileng.
- Dikakanyo di rulagane, di lolame mme di neye tthaloso go simolola ka tse di itsegeng go ya ka tse di sa itsegeng.
- Tlhamo ya mofuta o, e kwalwe ka pakajaanong.

[50]**1.3 Tlhamo ya tihaloso**

Mokwadi mo tlhamong e, o tihalosa sengwe ka mokgwa o mmuisi a tlaa itemogelang se se tihalosiwang jaaka go batlega.

Sekao sa setlhogo: Seemo sa thuto mo nageng ya Aforikaborwa, dingwaga di le lesomethataro morago ga kgololosego.

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya tlhaloso:

- Motlhatlhojwa o tshwanetse go bopa setshwantsho ka mafoko a a filweng.
- Motlhatlhojwa a tihophe mafoko le tiriso ya mafoko a a bontshang maikutlo ka kelotlhoko go gorosa molaetsa sentle.
- Go dirisiwe ditshwantsho tsa pono, modumo, kutlo, go tlhalosa mofuta o wa tlhamo sentle.
- Puo ya botshwantshi e dirisiwe ka boitshimoledi.
- Motlhatlhojwa a bontshe fa a na le maitemogelo mo setlhogong se.

[50]

1.4 Tlhamo ya kanelo

Mofuta o wa tlhamo, o anela ka sengwe kgotsa tiragalo e e fetileng. E ka kwalwa go tswa mo matlhakoreng a a farologaneng.

Sekao sa setlhogo: Fa letsatsi le phirima...

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya kanelo.

- Ditiragalo di tshwanetse go latelana sentle, mme mmuisi a dumele gore di diragetse, le fa tota e le dijo tsa ditoro.
- Tlhamo e kwalwe ka paka e e fetileng.
- Matseno e nne a a ngokang.
- Kanelo e ntle go le gantsi e tthagisa ntlha e e rileng.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.
- Kanelo e tshwanetse go ngoka mmuisi go tloga kwa tshimologong go fitlha kwa bofelong.
- Setaele, puo le ditiragalo di tshwanetse go itumedisa babuisi.
- Kanelo e e atlegileng e bontsha diteng tse di maleba ka botlalo jaaka pono, modumo, monko/monkgo le tiriso ya ditemosi tse dingwe
- Go tshwanetswe ga elwa tlhoko gore mofuta o wa tlhamo o a tlhalosa.

Tlhamo ya maitlhamo

Mo mofuteng o wa tlhamo motlhatlhojwa o leba kakanyo, a bo a tthagisa maikutlo/tsibogo ya gagwe. Motlhatlhojwa a ka leba ditoro kgotsa se a eletsang go se fitlhelela mo botshelong jwa gagwe, mme a kwale maitlhamo a gagwe.

Sekao sa setlhogo: Fa letsatsi le phirima...

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya maitlhamo:

- Tlhamo ya maitlhamo e tseye letlhakore.
- Maikutlo a nne le seabe sa botlhokwa.

- Karolo e kgolo mo tthamong e ka tthalosa. Ditthaloso di tshwanetse go bonala, maikaelelo e le go tthagisa gape maikutlo a motlhatlhojwa a nako e e fetileng.
- Dikakanyo/megopolo/maikutlo di tshwanetse go senola boammaaruri le maitemogelo.

1.5 Tlhamo ya ngangisano

Mo tthamong e, motlhatlhojwa o tthagisa kakanyo, ntlhakemo mme a nganga ka maitlhommo a go dibela kemo ya gagwe. Kakanyo ya motlhatlhojwa e tshwanetse go totobala go simolola kwa ntlheng go fitlha kwa bofelong. Tlhamo e, e tshwanetse go tthagisa letlhakore le le lengwe mme motlhatlhojwa a leke go pateletsa mmuisi go leba ditragalo ka leitlho la gagwe.

Sekao sa setlhogo: Borre jaaka ba tlhologile e le ditlhogo tsa malapa ke bona ba ba tshwanetseng go rwala maikarabelo a go tlamela bana ba bona. **Dumela kana ganetsa tthagiso e.**

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya ngangisano:

- Motlhatlhojwa a simolole ka go tthagisa ntlhakemo ya gagwe go bontsha boitshimolole.
- A neye mefutafuta ya dingangisano go tshegetsisa ntlhakemo ya gagwe mme a tthalose se.
- Tlhamo e tthagisa letlhakore le le lengwe mme dikakanyo di tthagisiwa ka kgatelelo e kgolo. Go dirisiwe mefuta e e farologaneng ya didiriswa tsa puo le dithekeniki tsa tirisopuo.
- Puo e dirisiwe ka maikutlo mme motlhatlhojwa a se ka a tlhoka maitseo.
- Bokhutlo bo tshwanetse go tthagisa kakanyo e e tlhomameng, e e tlhologanyegang mme e pateletse mmuisi go dumelana le tse di tthagisitsweng. Tlhamo ya mofuta o, e kwalwe ka pakajaanong.

[50]

1.6 Tlhamo ya thanolo

Tlhamo ya mofuta o, e tthagisa dikakanyo kgotsa tshedimosetso ka tlhomamo. Mo mofuteng o wa tlhamo, motlhatlhojwa o tshwanetse go tthalosa dikakanyo kgotsa dintlha ka tatelano.

Sekao sa setlhogo: Bosimane ga se bogole.

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya thanolo.

- Setlhogo se tshwanetse go tlhologanngwa sentle.
- Go botlhokwa gore se motlhatlhojwa a se buang kgotsa a se tthagisang se tshegediwe ka dintlha.
- Motlhatlhojwa o tthalosa bokao jo bo sa tlwaelegang gore mmuisi a tlhologanye setlhogo le fa e le gore ga a na kitso e e tebileng.
- Dikakanyo di rulagane, di lolame mme di neye tlhaloso go simolola ka tse di itsegeng go ya ka tse di sa itsegeng.
- Tlhamo ya mofuta o, e kwalwe ka pakajaanong.

[50]

1.7

1.7.1

Tlhamo ya kanelo

Mofuta o wa tlhamo, o anela ka sengwe kgotsa tiragalo e e fetileng. E ka kwalwa go tswa mo matlhakoreng a a farologaneng.

Sekao sa setlhogo: Leba setshwantsho.

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya kanelo.

- Ditiragalo di tshwanetse go latelana sentle, mme mmuisi a dumele gore di diragetse, le fa tota e le dijo tsa ditoro.
- Tlhamo e kwalwe ka paka e e fetileng.
- Matseno e nne a a ngokang.
- Kanelo e ntle go le gantsi e tlhagisa ntlha e e rileng.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.
- Kanelo e tshwanetse go ngoka mmuisi go tloga kwa tshimologong go fitlha kwa bofelong.
- Setaele, puo le ditiragalo di tshwanetse go itumedisa babuisi.
- Kanelo e e atlegileng e bontsha diteng tse di maleba ka botlalo jaaka pono, modumo, monko / monkgo le tiriso ya ditemosi tse dingwe.
- Go tshwanetswe ga elwa tlhoko gore mofuta o wa tlhamo o a tthalosa.

Tlhamo ya maitlhamo

Mo mofuteng o wa tlhamo motlhatlhojwa o leba kakanyo, a bo a tlhagisa maikutlo/tsibogo ya gagwe. Motlhatlhojwa a ka leba ditoro kgotsa se a eletsang go se fithelela mo botshelong jwa gagwe, mme a kwale maitlhamo a gagwe.

Sekao sa setlhogo: Leba setshwantsho.

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya maitlhamo:

- Tlhamo ya maitlhamo e tseye letlhakore.
- Maikutlo a tseye karolo e e botlhokwa.
- Karolo e kgolo mo tlhamong e ka tthalosa. Ditlhaloso di tshwanetse go bonala, maikaelelo e le go tlhagisa gape maikutlo a motlhatlhojwa a nako e e fetileng.
- Dikakanyo/megopolo/maikutlo di tshwanetse go senola boammaaruri le maitemogelo.

[50]

1.7.2 Tihamo ya kanelo

Mofuta o wa tihamo, o anela ka sengwe kgotsa tiragalo e e fetileng. E ka kwalwa go tswa mo matlhakoreng a a farologaneng.

Sekao sa setlhogo: Leba setshwantsho.

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tihamo ya kanelo.

- Ditiragalo di tshwanetse go latelana sentle, mme mmuisi a dumele gore di diragetse, le fa tota e le dijo tsa ditoro.
- Tihamo e kwalwe ka paka e e fetileng.
- Matseno e nne a a ngokang.
- Kanelo e ntle go le gantsi e tlhagisa ntlha e e rileng.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.
- Kanelo e tshwanetse go ngoka mmuisi go tloga kwa tshimologong go fitlha kwa bofelong.
- Setaele, puo le ditiragalo di tshwanetse go itumedisa babuisi.
- Kanelo e e atlegileng e bontsha diteng tse di maleba ka botlalo jaaka pono, modumo, monko /monkgo le tiriso ya ditemosi tse dingwe.
- Go tshwanetswe ga elwa tlhoko gore mofuta o wa tihamo o a tthalosa.

Tihamo ya maitlhommo

Mo mofuteng o wa tihamo motlhatlhojwa o leba kakanyo, a bo a tlhagisa maikutlo/tsibogo ya gagwe. Motlhatlhojwa a ka leba ditoro kgotsa se a eletsang go se fitlhelela mo botshelong jwa gagwe, mme a kwale maitlhommo a gagwe.

Sekao sa setlhogo: Leba setshwantsho.

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tihamo ya maitlhommo:

- Tihamo ya maitlhommo e tseye lethakore.
- Maikutlo a tseye karolo e e botlhokwa.
- Karolo e kgolo mo tihamong e ka tthalosa. Ditlhaloso di tshwanetse go bonala, maikaelelo e le go tlhagisa gape maikutlo a motlhatlhojwa a nako e e fetileng.
- Dikakanyo/megopolo/maikutlo di tshwanetse go senola boammaaruri le maitemogelo.

[50]**PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 50**

KAROLO YA B: DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO**POTSO 2****2.1 LEKWALO**

Lekwalo la botsalano ke le le kwalelwang motsadi/tsala kgotsa fela mongwe yo o amanang le ena ka tsela nngwe, o kopa thuso kgotsa gona go leboga.

Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko:

- Lekwalo le, le le leele, ka lona motlhatlhojwa o buisana le balosika, ditsala le bangwe fela ba a ka ne a itsane nabo.
- Go se ka ga nna le diphoso tsa mofuta ofe mo lekwalong le.
- Motlhatlhojwa a ya lolololo ka dikgang tse a batlang go di tlotla.
- A kwale matseno a a ngokang mmuisi go buisa lekwalo le go supa motho yo a mo kwalelang.
- Motlhatlhojwa a kwale aterese e le nngwe ya motho yo a mo kwalelang.

[30]**2.2 MMUISANO/PUISANO**

Mmuisano ke mokgwa wa tlhaeletsano o o dirisiwang ke batho ba le babedi kgotsa go feta ba buisana ka ga dikakanyo kgotsa ka ga setlhogo sengwe se se rileng. Sebopego sa yona ke sa dipotsottherisano fela ona o dirisiwa gongwe le gongwe ke mongwe le mongwe.

Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko:

- Mmuisano o kwalwa ka mokgwa o moterama a kwalang ka ona.
- Go nna dibui di le pedi kgotsa go feta.
- Go nna le setlhogo se motlhatlhojwa a kopang basari mo go sona.
- Dipolelo tsa dibui di nne dikhutshwane.
- Diteng di supe boitlhamedi, kelelo ya dintlha le go tsamaelana ga ditiragalo.
- Maina a dibui a tlhagelele sentle.
- Matseno, mmele le bokhutlo di dirisiwe sentle. Kgang e bontshe tshimologo, setlhoa le tharabololo.
- Puo le moonno di tsamaelane le ditiragalo.
- Puo e nne e e tlhamaletseng kgotsa e e loileng go tsamaelana le se se buiwang.
- Matshwao a puiso a tsamaelane le puisano.

2.3 PUO

- Puo e nne le matseno, mmele le bokhutlo.
- Matseno e nne a a ngokang bareetsi.
- Motlhatlhojwa a ka simolola ka go nopola seane kgotsa puo e e molodi.
- Ditemana tsa mmele di kgaogannngwe sentle.
- Kwa bokhutlong motlhatlhojwa a bontshe gore o a digela.
- A neelane ka molaetsa.
- Go bonagale gore ga a sa tlhole a le mo mmeleng, puo ya gagwe e weditswe.

[30]

2.4 LENANEOTEMA LE METSOTSO YA KOPANO

Lenaneotema ke kitso le kgobokanyo ya dintlhakgolo tse go tlleng go buiwa ka ga tsona mo kopanong e e rileng. Batlapitsong ba itse se ba se bileliwang le gore ba tle pitsong ba ipaakantse, ba rulagantse ditshwaelo tsa bona sentle.

Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko:

- Tshedimose tso yotlhe ya kopano e kwadilwe mo lenaneotemeng gore ditokololo di e bone/di ipaakanye/di bone gore di tsaya letlhakore lefe/di batle dinopolo pele ga kopano gore di tle di nne le tshedimose tso gore kopano e ka ga eng.
- Letlha le lenaneotema le tswileng ka lona ga le a tshwanela go atamelana le la kopano.
- Letlha la kopano e e latelang le five.

[30]**PALOGOTLHE YA KAROLO YA B:****30****KAROLO YA C: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO****POTSO 3****3.1 DIKAELO**

Go kaela tsela ke tshedimose tso e e abiwang fa mongwe e ka nna moeng kgotsa moagi yo mošwa mo lefelong le le rileng a batla tsela ya go ya kwa go rileng.

Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko:

- Matshwao a tsela. (dipone tsa pharakano le matshwao a tsela ka go farologana)
- Dikago (dikereke, dipolokelo, dikolo, diposo, marekisetso, ditikatikwe, dikantoro, maemelo a dipalangwa le meratho/ maborogo.)
- Maina a mebila.
- Go lekanyetsa sekga. (go fopholetsa dikilometara).

[20]**3.2 BUKATSATSI**

Motlhatlhojwa o kwadile maikutlo, dikakanyo le maitemogelo a gagwe.

Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko:

- Motlhatlhojwa a ka neela lekwalo la gagwe leina le a le ratang.
- Letsatsi le letlha le a kwalang dikgang ka lona le kwadilwe.
- Mafoko a motho wa ntlha a dirisitse.
- Dikgang di mo pakajaanong kwa ntle ga tse di setseng di diragetse.
- Dipolelonolo le ditemana tse dikhutshwane di dirisitse.
- Motlhatlhojwa o dirisitse puo e e tletseng maikutlo.

[20]

3.3 PAPTISO

Papatso ke mokgwa o bagwebi ba o dirisang go re itsise ka ga dikuno tsa bona gore bareki ba tle ba tsiboge ka tshwanelo.

Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko:

- Go ngoka kgatlhego ya mmuisi.
- E bake keletso ya go rua kuno kgotsa tirelo eo.
- Mokwalo o bonale e bile o buisege sentle.
- Sebopego le fonto.
- Maitlhommo.
- Puo.
- Nonofa ya tlhopho ya mmala.

[20]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA C:
PALOGOTLHE:

20
100

KAEDI YA GO TSHWAYA**KAROLO YA A: TLHAMO****MEFUTA E E FAROLOGANENG YA DITLHAMO.**

Diteng	(3)
Kagego	(15)
Puo le setaele	(05)
	[50]

MADUO A KAROLO YA A: 50**KAROLO YA B: SETLHANGWA SE SELEELE SA TIRISANO****2.1 LEKWALO LA BOTSALANO****KAGEGO**

Aterese	(2)
Matseno/ditumediso	(01)
Bokhutlo	(02)
	(13)
Diteng	(12)
Puo	[30]

2.2 MMUISANO**Matseno (4)**

Matseno a a maleba, a a kgatlhisang.	(3-4)
Matseno a a bokoa, a sa kgatlhise.	(1-2)

Diteng (14)

Tse di maleba tse di kgatlhisang, e bile di itlhametswe sentle.	12-14
Tse di kgatlhisang, di itlhametswe.	8-11
Tse di magareng, di itlhametswe	5-7
Tse di bokoa, di se maleba	3-4
Tse di fosagetseng, gotlhelele.	1-2

Puo (8)

Puo e e molodi, e rulagantswe sentle.	(6-8)
Puo e e magareng, diphoso fa le fale.	(4-6)
Puo e e bokoa, e tletse diphoso.	(1-3)

Bokhutlo (4)

Bokhutlo bo bo maleba, bo bo kgatlhisang.	(2-4)
Bokhutlo bo bo bokoa, bo sa kgatlhise.	(1)
	[30]

Phetla

2.3 PUO

Matseno (4)

Matseno a a maleba, a a kgatlhisang.
Matseno a a bokoa, a sa kgatlhise.

(3-4)
(1-2)

Diteng (14)

Tse di maleba tse di kgatlhisang, e bile di itlhametswe sentle.
Tse di kgatlhisang, di itlhametswe.
Tse di magareng, di itlhametswe
Tse di bokoa, di se maleba
Tse di fosagetseng, gotlhelele.

(12-14)
(8-11)
(5-7)
(3-4)
(1-2)

Puo (8)

Puo e e molodi, e rulagantswe sentle.
Puo e e magareng, diphoso fa le fale.
Puo e e bokoa, e tletse diphoso.

(6-8)
(4-6)
(1-3)

Bokhutlo (4)

Bokhutlo bo bo maleba, bo bo kgatlhisang.
Bokhutlo bo bo bokoa, bo sa kgatlhise.

(2-4)
(1)
[30]

2.4 **LENANEOTEMA LE METSOTSO**

Lefelo, letlha le nako ya kopano
Batlapitsong
Maitato
Pulo le kamogelo
Kitsiso ya pitso
Puiso ya metsotso
Ditswametsotsong
Kgankgolo ya pitso
Kakaretso
Tswalelo ya kopano
Tshaeno

(6)
(2)
(2)
(4)
(2)
(4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
[30]

KAROLO YA C

- 3.1 DIKAELO** (2)
- Ditlhokego (3)
- Itse tsela (3)
- Maina a mebila (4)
- Mafelo a dipalangwa (4)
- Dikago jaaka dikolo, mabenkele, dikereke, mafelo a go tshela lookwane (2)
- Ditoropo (2)
- Maborogo, dinoka, dikgwa, metse. **[20]**
-
- 3.2 BUKATSATSI** (6 x 2) (12)
- Diteng – Malatsi a le maratara (4)
- Kagego (4)
- Puo **[20]**
-
- 3.3 PAPATSO** (3)
- Setlhogo sa se bapadiwang se kwalwe ka ditlhaka tse ditona (4)
- Se se bapadiwang se tlhagelele sentle (4)
- Mafoko e nne a a ngokang, mme o dirisitse mebala e e ngokang (4)
- Selebego sa mokwalo (font) se nne se se gogelang (3)
- Leina la mobapatsi le kwalwe (2)
- Dinomoro tsa mogala (kantoro, le mogala wa letheke) **[20]**